



Crna Gora
Vlada Crne Gore
Generalni sekretarijat

Broj: 11-011/26-857/2

Podgorica, 10. mart 2026. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE
Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

PODGORICA

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17, 28/18, 63/22 i 121/23), Vlada je, 10. marta 2026. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“, br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20, 65/21, 48/24 i 80/24), utvrdila **amandmane na Predlog zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla.**

Amandmani glase:

AMANDMAN 1

Član 4 mijenja se i glasi:

„Nadležni organi

Član 4

(1) Poslove u oblasti nusproizvoda životinjskog porijekla vrše:

- organ državne uprave nadležan za poljoprivredu (u daljem tekstu: Ministarstvo); i
- organ nadležan za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (u daljnjem tekstu: Uprava).

(2) Ograničenja upotrebe iz člana 14 stav 1 tačka 3 ovog zakona sprovodi poljoprivredna inspekcija.

(3) Poslove izdavanja dozvola za objekte za spaljivanje i suspaljivanje vrši organ uprave nadležan za zaštitu životne sredine.

(4) Nacionalni Plan za upravljanje nusproizvodima životinjskog porijekla koji nisu namijenjeni za ljudsku ishranu propisuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).“

Obrazloženje

Navedenim amandmanom vrše se pravno-tehničke korekcije Predloga zakona o upravljanju i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla.

AMANDMAN 2

Član 4 mijenja se i glasi:

„Član 53

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne obezbjedi sakupljanje životinjskih leševa sa javnih površina radi prerade i uništavanja organizovanjem higijeničarske službe (član 6 stav 1);

2) bez nepotrebnog odlaganja ne sakupe, ne obilježe i ne prevoze nusproizvode životinjskog porijekla i dobijene proizvode pod uslovima koji sprečavaju pojavu rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja (član 24 stav 1);

3) pošiljku nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda iz člana 24 stav 1 ovog zakona, tokom prevoza ne prati komercijalni dokument ili zdravstveni sertifikat koji najmanje sadrže podatke o porijeklu, mjestu isporuke, količini, opisu proizvoda i njihovom obilježavanju, osim u slučaju kada Uprava odobri prevoz stajnjaka između dvije tačke koje se nalaze na istom gazdinstvu ili između gazdinstva i korisnika stajnjaka na teritoriji Crne Gore bez komercijalnog dokumenta ili zdravstvenog sertifikata (član 24 stav 2);

4) komercijalni dokument i zdravstveni sertifikat koji prate nusproizvode životinjskog porijekla ili dobijene proizvode tokom prevoza ne sadrži barem podatke o porijeklu, odredištu i količini tih proizvoda i opis nusproizvoda ili dobijenih proizvoda i njihovih oznaka ako se ovim zakonom zahtijevaju takve oznake, a ako se nusproizvodi i dobijeni proizvodi prevoze unutar teritorije države, Uprava može dopustiti prenos podataka na neki drugi način (član 24 stav 3);

5) ne vode evidenciju o pošiljkama, komercijalnim dokumentima ili zdravstvenim sertifikatima, osim ako je odobren prevoz nusproizvoda

životinjskog porijekla ili dobijenih proizvoda bez komercijalnih dokumenata ili zdravstvenog sertifikata u skladu sa članom 24 stav 2 tačka 2 (član 25 stav 1);

6) ne uspostave sisteme i procedure za identifikovanje drugih subjekata kojima su, njihovi nusproizvodi životinjskog porijekla ili dobijeni proizvodi, isporučeni ili od kojih su oni bili snabdjeveni nusproizvodima životinjskog porijekla ili dobijenim proizvodima (član 25 stav 2);

7) prije početka obavljanja djelatnosti, ne podnesu zahtev za registraciju objekta ili djelatnosti za koje je ovim zakonom propisana registracija (član 26 stav 1);

8) započne poslovanje a nije registrovan i upisan u Registar, odnosno ako je objekat pod njegovom kontrolom nije registrovan u skladu sa ovim zakonom (član 26 stav 2);

9) ne dostavlja ažurirane podatke, uključujući i sve značajne promjene u poslovanju, kao što je zatvaranje bilo kog postojećeg objekta ili prestanak obavljanja poslovanja (član 26 stav 4);

10) objekti pod njihovom kontrolom nijesu odobreni od strane Uprave, gde takvi objekti obavljaju jednu ili više djelatnosti propisanim članom 27 stav 1 ovog zakona (član 27 stav 1);

11) objekat nije odobren za rukovanje nusproizvoda životinjskog porijekla i/ili dobijenim proizvodima (član 27 stav 2);

12) za objekte za poslovanje nusproizvodima životinjskog porijekla ili dobijenim proizvodima pod njegovom kontrolom ne ispunjavaju uslove za objekte (član 28 stav 1);

13) za objekte pod svojom kontrolom u kojima obavlja aktivnosti iz člana 27 stav 1 tač. 1 i 8 ovog zakona ne obezbijedi da su izgrađeni na način kojim se omogućava njihovo efikasno čišćenje i dezinfekcija, i da, kada je to potrebno, podovi omogućavaju oticanje tečnosti (član 28 stav 2 tačka 1);

14) za objekte pod svojom kontrolom u kojima obavlja aktivnosti iz člana 27 stav 1 tač. 1 i 8 ovog zakona ne obezbijedi da imaju uređen pristup odgovarajućim prostorijama za ličnu higijenu, kao što su toaleti, garderobe i umivaonici za zaposlene (član 28 stav 2 tačka 2);

15) za objekte pod svojom kontrolom u kojima obavlja aktivnosti iz člana 27 stav 1 tač. 1 i 8 ovog zakona ne obezbijedi da imaju odgovarajuća sredstva zaštite od štetočina, kao što su insekti, glodari i ptice (član 28 stav 3 tačka);

16) za objekte pod svojom kontrolom u kojima obavlja aktivnosti iz člana 27 stav 1 tač. 1 i 8 ovog zakona ne obezbijedi da se uređaji i oprema čuvaju u dobrom stanju i da se oprema za mjerenje redovno kalibriše (član 28 stav 2 tačka 4);

17) za objekte pod svojom kontrolom u kojima obavlja aktivnosti iz člana 27 stav 1 tač. 1 i 8 ovog zakona ne obezbijedi da postoje primjereni načini čišćenja i dezinfekcije kontejnera i vozila na licu mjesta kako bi se izbjegli rizici od kontaminacije (član 28 stav 2 tačka 5);

18) lice koje rade u objektu iz člana 28 stav 1 ovog zakona, ne nosi primjerenu, čistu i, prema potrebi, zaštitnu odjeću (član 28 stav 3);

19) lice koja rade u nečistom dijelu ulazi u čisti dio, a da prethodno ne promijeni radnu odjeću i obuću ili ih ne dezinfikuju (član 28 stav 4 tačka 1);

20) opremu i mašine premještaju iz nečistog u čisti dio, a da se prethodno ne očiste i dezinfikuju (član 28 stav 4 tačka 2);

21) ne uvede proceduru u vezi sa kretanjem lica kako bi mogao nadzirati njihovo kretanje i opisati propisnu upotrebu opreme za čišćenje obuće i točkova vozila (član 28 stav 4 tačka 3);

22) u objektima koji obavljaju djelatnosti iz člana 27 stav 1 tačka 1 ovog zakona sa nusproizvodima životinjskog porijekla se ne postupa na način kako bi se izbjegli rizici od kontaminacije (član 28 stav 5 tačka 1);

23) u objektima koji obavljaju djelatnosti iz člana 27 stav 1 tačka 1 ovog zakona, nusproizvode životinjskog porijekla ne prerade što pri i nakon prerade, dobijeni proizvodi se ne skladište na način kako bi se izbjegli rizici od kontaminacije (član 28 stav 5 tačka 2);

24) u objektima koji obavljaju djelatnosti iz člana 27 stav 1 tačka 1 ovog zakon, tokom prerade nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda, svaki dio nusproizvoda životinjskog porijekla i dobijenih proizvoda ne obradi na određenoj temperaturi u određenom trajanju uz sprječavanja rizika od ponovne kontaminacije (član 28 stav 5 tačka 3);

25) u objektima koji obavljaju djelatnosti iz člana 27 stav 1 tačka 1 ovog zakona, redovno ne provjeravaju primjenjive parametre, posebno temperaturu, pritisak, vrijeme, veličinu čestica, i to prema potrebi baždarenim uređajima (član 28 stav 5 tačka 4);

26) u objektima koji obavljaju djelatnosti iz člana 27 stav 1 tačka 1 ovog zakona, ne utvrdi i dokumentuje postupke čišćenja za sve djelove objekta ili pogona (član 28 stav 5 tačka 5);

27) obradu, preradu ili skladištenje nusproizvoda životinjskog porijekla u objektima koji su odobreni ili registrovani u skladu sa propisima bezbjednosti hrane, ne obavlja pod uslovima koji sprečavaju unakrsnu kontaminaciju i ako je potrebno, u za to određenom dijelu objekta (član 29 stav 1);

28) skladištenje, obrada ili prerada sirovina za proizvodnju želatina i kolagena koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi se ne obavljaju u objektima koji su posebno odobreni u skladu sa propisima o bezbjednosti hrane, pod

uslovom da je spriječen rizik od prenosa bolesti odvajanjem tih sirovina od sirovina za proizvodnju proizvoda životinjskog porijekla (član 29 stav 2);

29) objekti za stavljanje iz kojih potiče sirovina za proizvodnju želatina i kolagena koji su namijenjeni za ishranu ljudi, a koji imaju posebnu dozvolu u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje hrana životinjskog porijekla, može sirovinu za proizvodnju želatina i kolagena koji nijesu namenjeni za ishranu ljudi, skladištiti, obrađivati ili prerađivati u istom objektu, a da je prenošenje rizika od zaraznih bolesti nije spriječeno odvajanjem te sirovine od sirovine za proizvodnju proizvoda životinjskog porijekla (član 29 stav 3);

30) ne uspostavi, primenjuje i održava sopstvene provjere u objektima koji su pod njihovom kontrolom u cilju praćenja ispunjenosti odredbi ovog zakona (član 31 stav 1);

31) ne obezbijedi da, nusproizvodi životinjskog porijekla ili dobijeni proizvodi, za koje postoji sumnja ili je utvrđeno da nijesu u skladu sa ovim zakonom, nijesu uklonjeni u skladu sa ovim zakonom (član 31 stav 2);

32) ne uspostavi, primenjuje i održava stalnu pisanu proceduru ili procedure zasnovane na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) (član 32 stav 1 tač. 1, 2, 3 i 4);

33) ne identifikuje bilo kakvu opasnost, koja mora da bude spriječena, eliminisana ili smanjena na prihvatljiv nivo i/ili ne identifikuje kritične kontrolne tačke u koraku ili koracima na kojima je kontrola od suštinskog značaja radi sprečavanja ili otklanjanja opasnosti ili njenog smanjenja na prihvatljiv nivo i/ili ne uspostavi granične vrijednosti na kontrolnim tačkama, koje odvajaju prihvatljivo od neprihvatljivog, radi sprečavanja, ili smanjenja identifikovanih opasnosti i/ili ne uspostavi i ne primjeni efikasnu proceduru za praćenje kritičnih kontrolnih tačaka i/ili ne uspostavi korektivne mjere kada praćenje pokazuje da kritična kontrolna tačka nije pod kontrolom i/ili ne uspostavi procedure, koje se vrše redovno, za provjeru da li su navedene mjere iz člana 32 stav 2 tačkama 1 - 5 ovog zakona potpune i efikasne i/ili ne uspostavi dokumentaciju i evidencije, srazmerne prirodi i veličini objekta, kojim se dokazuje efikasnost primjene mjera iz člana 32 stav 2 tačkama od 1 do 6 ovog zakona (član 32 stav 2 tač. 1 - 6);

34) u slučaju bilo kakvih promjene proizvoda, procesa ili faze proizvodnje, prerade, skladištenja ili distribucije, ne preispitaju svoje procedure i izvrše potrebne promene (član 32 stav 3);

35) dobijene proizvode namijenjene za ishranu životinja iz uzgoja, osim krznašica, stave u promet i upotrebe ako nijesu dobijeni od materijala Kategorije 3, osim materijala iz člana 13 stav 14, 15 i 16 ovog zakona i/ili nijesu sakupljeni ili prerađeni primjenom sterilizacije pod pritiskom ili pod

uslovima za kontrolu rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja i/ili ne potiču iz odobrenih ili registrovanih objekata (član 34 stav 1 tač. 1, 2 i 3);

36) organska đubriva i oplemenjivače zemljišta stave u promet i upotrebe ako nijesu dobijena od materijala Kategorije 2 ili Kategorije 3 i/ili nijesu sakupljeni ili prerađeni primjenom sterilizacije pod pritiskom ili pod posebnim uslovima za stavljanje u promet i upotrebu kojima se kontroliše rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja i/ili ne potiču iz odobrenih ili registrovanih objekata i/ili nijesu u slučaju mesno-koštanog brašna od materijala Kategorije 2 i prerađenog proteina životinjskog porekla, koji su ili organska đubriva i oplemenjivači zemljišta ili su u sastavu organskih đubriva i oplemenjivača zemljišta, pomiješani sa određenom supstancom u cilju isključenja kasnijeg korišćenja te mešavine za ishranu životinja i označeni u skladu sa ovim zakonom (član 35 stav 1 tač. 1, 2, 3 i 4);

37) dobijene proizvode iz člana 36 stav 1 ovog zakona stave u promet i upotrebe ako potiču iz ne registrovanih ili ne odobrenih objekata (član 36 stav 2);

38) se stavlja u promet hranu za kućne ljubimce ako proizvodi nijesu dobijeni od materijala Kategorije 3, osim materijala iz člana 13 st. 14, 15 i 16 ovog zakona i/ili od materijala Kategorije 1 iz člana 11 stav 3 ovog zakona, samo ako je taj materijal uvezen ili je uvezena hrana za kućne ljubimce proizvedena od tog materijala u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom i/ili od materijala Kategorije 3 iz člana 13 stav 1 i stav 2 tač. 1 i 2 ovog zakona, u slučaju sirove hrane za kućne ljubimce i/ili od dobijenih proizvoda proizvedenih od materijala Kategorije 3 i ako su nijesu obezbjedili kontrolu rizika za javno zdravlje i zdravlje životinja putem bezbjedne obrade u skladu sa članom 41 ovog zakona, ako odabirom bezbjednog porijekla u skladu sa članom 40, nije moguće obezbjediti dovoljnu kontrolu (član 38 stav 1);

39) ne potiču iz odobrenih objekata za proizvodnju hrane za kućne ljubimce (član 38 stav 2)“.

Obrazloženje

Navedenim amandmanom vrši se izmjena člana 53 kojim se propisuju novčane kazne.

PREDSJEDNIK
Mr Miloško Spajić

